



Informacija o ponudi Održivog paketa usluga za finansijsku inkluziju i ponudu zelenih proizvoda i proizvoda usmjerenih na društveno odgovorno finansiranje

FIZIČKA LICA

Opis	Da	Ne	Planirane aktivnosti
ODRŽIVI PAKET USLUGA ZA FINANSIJSKU INKLUZIJU	X		

Tip klijenta Opis	Fizička lica		Pravna lica		Javna preduzeća	
	Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne
Zeleni proizvodi		X	X		X	
Proizvodi usmjereni na društveno odgovorno finansiranje		X	X		X	

Ponuda Održivog paketa usluga za finansijsku inkluziju (u primjeni od 23.10.2024. godine)

Opis	Da	Ne	Planirane aktivnosti
ODRŽIVI PAKET USLUGA ZA FINANSIJSKU INKLUZIJU	X		
Sadržaj paketa: ● otvaranje i vođenje računa za plaćanje; ● korištenje usluge internet i mobilnog bankarstva; ● 10 naloga mjesečno za izvršenje plaćanja u unutrašnjem platnom prometu do kumulativnog iznosa od 10.000 KM (transakcije žiro kliringa), što uključuje i bezgotovinske platne transakcije obavljene putem internet bankarstva, mobilnog bankarstva i drugih oblika plaćanja u domaćoj valuti; ● neograničeno plaćanje roba i usluga na POS terminalima u BiH; ● izdavanje, reizdavanje i godišnje održavanje debitne kartice; ● svako revidiranje uslova za korištenje održivog paketa usluga za finansijsku inkluziju, što uključuje i revidiranje inicijalno odobrenog iznosa dozvoljenog prekoračenja vezano za račun za plaćanje; ● promjene PIN koda u poslovnici ili na bankomatu; ● slanje izvoda putem mail-a ili drugog elektronskog načina koji ne uključuje štampanje ili dodatne troškove za korisnika. Banka će za izvršenje naloga koji prelaze obim usluga definisan tačkom 3 naplaćivati naknadu u skladu sa važećom tarifom. Održivi paket usluga ne uključuje polaganje i podizanje gotovog novca na račun/sa računa za plaćanje.			

Cijena Održivog paketa usluga za finansijsku inkluziju je određena Odlukom o mjerama za jačanje finansijske inkluzije i održivog poslovanja banke, gdje je navedeno da iznos mjesečne naknade iznosi najviše 0,3% prosječne mjesečne neto plate u Federaciji BiH za prethodnu godinu, izračunatu na godišnjem nivou. **Cijena paketa iznosi 3,70KM.** Banka će vršiti usklađivanje naknade jednom godišnje, a na osnovu podataka o visini prosječne mjesečne neto plate u FBiH za prethodnu godinu, izračunate na godišnjem nivou koju zvanično objavljuje Federalni zavod za statistiku na web stranici www.fzs.ba.

Datum revidiranja održivog paketa usluga za finansijsku inkluziju je 31.12.2025. godine.

PRAVNA LICA I JAVNA PREDUZEĆA

Opis	Da	Ne	Planirane aktivnosti
ODRŽIVI PAKET USLUGA ZA FINANSIJSKU INKLUZIJU		X	

Opis	Tip klijenta	Fizička lica		Pravna lica		Javna preduzeća	
		Da	Ne	Da	Ne	Da	Ne
Zeleni proizvodi			X	X		X	
Proizvodi usmjereni na društveno odgovorno finansiranje			X	X		X	

Opis	Da	Ne	Planirane aktivnosti
DUGOROČNI KREDIT ZA FINANSIRANJE ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA – ZELENI KREDIT	X		
Korisnici kredita	Pravna lica i Javna preduzeća		
Iznos kredita	Prema potrebama klijenta, a u skladu s kreditnom sposobnošću;		
Namjena kredita	- Finansiranje ulaganja u osnovna sredstva, koja doprinose postizanju energetske efikasnosti i smanjenu negativnog uticaja na okolinu kao npr. ulaganja u toplotne pumpe, rasvjetu, solarne panele, električna/hibridna vozila, ulaganja u ekološki prihvatljiv transport i ostala ulaganja u pravcu postizanja energetske efikasnosti; - Klimatsko finansiranje; - Refinansiranja ranije odobrenih kredita za osnovna sredstva koji su korišteni za iste ili slične namjene (do najviše 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za kredit).		
Rok otplate	Do 120 mjeseci, grejs period do 12 mjeseci koji je uključen u rok povrata kredita.		
Kamatna stopa	Fiksna kamatna stopa: Veliki klijenti i Javni sektor: 7,00% na godišnjem nivou Mala i srednja preduzeća, Samostalni preduzetnici i Zajednice etažnih vlasnika: 8,00% na godišnjem nivou Promjenjiva kamatna stopa: Veliki klijenti i Javni sektor: 6m Euribor (min 0,00%) + 5,00%, minimalna ukupna kamatna stopa iznosi 5,00 % godišnje. Mala i srednja preduzeća, Samostalni preduzetnici i Zajednice etažnih vlasnika: 6m Euribor (min 0,00%) + 7,00%, minimalna ukupna kamatna stopa iznosi 7,00% godišnje.		
Naknada za obradu	1,00% jednokratno (min 100 KM)		

Opis	Da	Ne	Planirane aktivnosti
KREDITI ZA PROJEKTNO FINANSIRANJE – OSTALI PROJEKTI	X		
Korisnici kredita	Pravna lica i Javna preduzeća		
Iznos kredita	Prema potrebama klijenta, a u skladu s kreditnom sposobnošću, minimalno 100.000,00 KM;		
Namjena kredita	Kreditiranje izgradnje infrastrukturnih ili industrijskih projekata, projekata investiranja u obnovljive izvore energije (izgradnje solarnih elektrana, elektrana na biomasu i bioplin, vjetro elektrana, hidroelektrana i sl.) i drugih projekata kod kojih je otplata predviđena iz novčanog toka koji će predmet projekta ostvarivati nakon završetka izgradnje, uz mogućnost povrata dijela kredita iz prodaje.		
Rok otplate	Do 120 mjeseci, uz grejs period do 12 mjeseci koji je uključen u rok povrata kredita.		
Kamatna stopa	Fiksna kamatna stopa: Veliki klijenti i Javni sektor: 7,00% na godišnjem nivou Mala i srednja preduzeća: 8,00% na godišnjem nivou Promjenjiva kamatna stopa: Veliki klijenti i Javni sektor: 6m Euribor (min 0,00%) + 5,50%, minimalna ukupna kamatna stopa iznosi 5,50 % godišnje. Mala i srednja preduzeća: 6m Euribor (min 0,00%) + 7,00%, minimalna ukupna kamatna stopa iznosi 7,00% godišnje.		
Naknada za obradu	Veliki klijenti i Javni sektor: 1,00% jednokratno Mala i srednja preduzeća: 1,20% jednokratno		

Opis	Da	Ne	Planirane aktivnosti
DUGOROČNI KREDIT ZA DRUŠTVENO ODGOVORNO FINANSIRANJE	X		
Korisnici kredita	Pravna lica i Javna preduzeća		
Iznos kredita	Maksimalan iznos kredita 300.000,00 KM		
Namjena kredita	Finansiranje ulaganja u društveno odgovorno poslovanje koje obuhvata finansiranje ulaganja u trajna obrtna sredstva i osnovna sredstva u oblasti vezanim za obrazovanje i sticanje specijalističkih znanja, zapošljavanje i projekte za dobrobit zajednica. Kredit je namijenjen sljedećim kategorijama: ● mala i srednja preduzeća starosti maksimalno 5 godina od datuma registracije; ● preduzeća u vlasništvu žena (više od 50% je u vlasništvu žena) ili kojim upravljaju žene (tj. s najmanje jednom ženom na vrhu menadžmenta); ● preduzeća i institucije koja se bave pružanjem zdravstvenih usluga; ● preduzeća koji se bave edukacijom djece i odraslih; ● preduzeća koji se bave informacionim tehnologijama.		
Rok otplate	Do 60 mjeseci, u koji je uključen grejs period do 12 mjeseci koji je uključen u rok povrata kredita		
Kamatna stopa	Fiksna kamatna stopa: Veliki klijenti i Javni sektor: 7,00% na godišnjem nivou Mala i srednja preduzeća, Samostalni preduzetnici i Zajednice etažnih vlasnika: 7,00% na godišnjem nivou Promjenjiva kamatna stopa: Veliki klijenti i Javni sektor: 6m Euribor (min 0,00%) + 5,00%, minimalna ukupna kamatna stopa iznosi 5,00 % godišnje. Mala i srednja preduzeća, Samostalni preduzetnici i Zajednice etažnih vlasnika: 6m Euribor (min 0,00%) + 5,00%, minimalna ukupna kamatna stopa iznosi 5,00% godišnje.		
Naknada za obradu	1,00% jednokratno (min 100 KM)		

Za više informacija obratite se Klijent menadžeru zaduženom za vođenje poslovnog odnosa sa Vašim poslovnim subjektom.

Datum revidiranja informacija za zelene kredite i kredite za društveno odgovorno finansiranje je 31.12.2025. godine.